



Broj: 02-05-24964-11/11  
Sarajevo, 15.09.2011. godine

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na **33.** sjednici održanoj **15.09.2011.** godine, donijela je sljedeći

## Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo.
2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da, u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, doneše rješenje iz tačke 1. ovog Zaključka.

## P R E M I J E R

**Fikret Musić**

Dostaviti:

1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo
2. Skupština Kantona Sarajevo
3. Premijer Kantona Sarajevo
4. Ministarstvo privrede
5. Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo
6. Evidencija
7. Arhiva



web: <http://vlada.ks.gov.ba>  
e-mail: [premijer@ks.gov.ba](mailto:premijer@ks.gov.ba);  
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070  
Fax: + 387 (0) 33 562-211  
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



**Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 12/3 i 34/03) i člana 9. Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 6/97, 7/00 i 19/11), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2011. godine, donijela je**

Prijedlog

**RJEŠENJE  
O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA  
KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU SARAJEVO**

I

**U privremeni Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo na period do 60 dana, odnosno do okončanja postupka imenovanja u skladu sa zakonom, imenuju se:**

- 1. Mr. ENES ČENGIĆ, dipl.inž.el., predsjednik**
- 2. Prof. dr. IZET HORMAN, dipl.inž.maš., član**
- 3. Mr. FERID ŠABOTIĆ, dipl.ecc., član**
- 4. GORAN MEMIĆ, dipl. pravnik, član**
- 5. ENISA PULIĆ, dipl.ecc., član**

II

**Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.**

**PREDSJEDAVAJUĆA  
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO**

**Prof. dr. Mirjana Malić**

**Broj: \_\_\_\_\_  
Sarajevo, \_\_\_\_\_ 2011. godine**

## O B R A Z L O Ž E N J E

### PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje predloženog rješenja sadržan je u čl. 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), članu 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 12/3 i 34/03) i člana 9. Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 6/97, 7/00 i 19/11).

### RAZLOZI DONOŠENJA

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/00) izmjenjen je član 9. Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/97) i propisano da se Upravni odbor sastoji od predsjednika i šest članova koje imenuje Skupština Kantona Sarajevo na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo, na period od dvije godine.

Odredom člana 1. Zakona o izmjenama Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/11) izvršene su izmjene u smislu smanjenja broja članova Upravnog odbora sa šest na četiri člana, tako da se prema navedenim izmjenama Upravni odbor sastoji od predsjednika i četiri člana.

Skupština Kantona Sarajevo imenovala je predsjednika i članove Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo rješenjem broj: 01-05-23467/09 od 03.09.2009. godine, na period od dvije godine. Mandat predsjedniku i članovima Upravnog odbora istekao je 03.09.2011. godine.

Iz navedenih razloga, kao i zbog kontinuiteta rada Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju potrebno je u skladu sa odredbom člana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), imenovati privremeni Upravni odbor na period do 60 dana, odnosno do okončanja postupka imenovanja u skladu sa zakonom.

Na osnovu naprijed navedenog predlažemo donošenje ovog rješenja.



- d) komunikacijska i transportna infrastruktura;
- e) socijalna politika;
- f) provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu;
- g) imigracija i azil;
- h) turizam;
- i) korištenje prirodnih bogatstava.

#### Član 14.

#### Vršenje nadležnosti

Svoje nadležnosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadležnosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u obimu dogovorenom sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadležnosti će Kanton vršiti cijelovito i samostalno.

#### Član 15.

#### Prenošenje nadležnosti

Svoje nadležnosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti, radija i televizije Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadležnosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i na području cijelog Kantona.

Kanton može neke od svojih nadležnosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbijedilo njihovo efikasnije i racionalnije vršenje.

Odluku o prenošenju nadležnosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

#### IV - STRUKTURA VLASTI

##### A) ZAKONODAVNA VLAST

#### Član 16.

#### Opća odredba

Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

#### Član 17.

#### Sastav Skupštine

Skupština je jednodomo predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeduje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kantona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini trje 2 (dvije) godine.

#### Član 18.

#### Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;

b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;

c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;

d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;

e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;

f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;

g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;

h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebitno finansiranje;

i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;

j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;

k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;

l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;

m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

#### Član 19.

#### Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasjeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovnikom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljaju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovnikom.

#### Član 20.

#### Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska pamica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

#### Član 21.

#### Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

- određivanje provođenja, organiziranja i nadziranja privatizacije preduzeća na teritoriji Kantona;
- zaključivanje ugovora o privatizaciji preduzeća putem prodaje preduzeća, leasinga i drugih metoda;
- organizovanje i podsticanje obrazovanja i stručnog usavršavanja iz oblasti privatizacije;
- pružanje savjetodavne pomoći preduzećima na teritoriji Kantona iz oblasti privatizacije;
- organizovanje i provođenje informativno-propagandne djelatnosti iz oblasti privatizacije;
- obavlja i druge poslove u vezi sa privatizacijom, utvrđene zakonom i drugim propisima i po nalogu Vlade.

**Član 6.**

Agencija, u okviru svoje nadležnosti, ima javna ovlaštenja za donošenje pojedinačnih upravnih akata, u skladu sa propisom o općem upravnom postupku.

**Član 7.**

Upravni nadzor nad povjerenim javnim ovlaštenjima iz člana 6. ovog zakona vrše nadležni ministarstva, svako u okviru svoje nadležnosti.

U vršenju upravnog nadzora ministarstva iz prethodnog stava, rješavaju po albanu protiv donesenih upravnih akata u vršenju povjerenih javnih ovlaštenja i vrše druga prava, koja po zakonu ima drugostepeni organ u upravnom postupku.

Agencija je dužna na najmanje jedanput mjesечно ministarstvima iz stava 1. ovog člana podnijeti izvještaj o vršenju javnih ovlaštenja.

**Član 8.**

U okviru svoje djelatnosti Agencija saraduje sa nadležnim tijelima i institucijama Kantona i drugih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Agencijom za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine, te međunarodnim institucijama i organizacijama.

**IV - UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE AGENCIJOM****Član 9.**

Agencijom upravlja Vlada Kantona.

**Član 10.**

Vlada Kantona:

- donosi Statut Agencije i druge opće akte;
- donosi Poslovnik o radu;
- donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije na prijedlog direktora;
- donosi finansijski plan i program rada Agencije na prijedlog direktora;
- donosi završni račun i izvještaj o radu Agencije;
- osniva komisije i radna tijela Agencije;
- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Agencije.

**Član 11.**

Vlada podnosi izvještaj o radu Agencije Skupštini Kantona Sarajevo, najmanje jedanput u tri mjeseca.

**Član 12.**

Agencijom rukovodi direktor.

Direktor ima zamjenika.

Direktora i zamjenika imenuje i razrješava Vlada.

Direktor i zamjenik Agencije imenuju se na period od četiri godine, a nakon isteka ovog perioda mogu biti ponovo imenovani.

**Član 13.**

Direktor Agencije organizuje i koordinira izvršenje poslova.

Direktor Agencije u svome radu:

- rukovodi Agencijom;
- predstavlja i zastupa Agenciju;
- odgovara za zakonitost rada, pravilno i zakonito vođenje materijalno-finansijskog poslovanja Agencije;
- odlučuje o zapošljavanju i raspoređivanju radnika;
- donosi pojedinačne pravne akte iz djelokruga Agencije;
- sprovodi odluke, zaključke i upute Vlade Kantona;
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima Agencije.

**Član 14.**

Statutom Agencije uređuju se naročito:

- osnovna organizacija i način poslovanja Agencije;
- tijela upravljanja i rukovodenja Agencijom;
- zastupanje, predstavljanje i potpisivanje Agencije;
- radnici sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima;
- druga pitanja u vezi sa poslovanjem Agencije.

**V - FINANSIRANJE AGENCIJE****Član 15.**

Sredstva za osnivanje i poslovanje Agencije osiguravaju se iz:

- budžeta Kantona,
- dotacije domaćih i međunarodnih organizacija,
- naknada za usluge i drugih izvora.

**VI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE****Član 16.**

Vlada Kantona će donijeti Statut i druge opće akte Agencije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

**Član 17.**

Vlada Kantona će imenovati direktora i zamjenika direktora Agencije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

**Član 18.**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-13/97  
3. aprila 1997. godine

Sarajevo

Predsjedavajući  
Skupštine Kantona Sarajevo,  
Mirsad Kebo, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka h) i člana 38. stav 3. Ustava Kantona Sarajevo ("Službeni novini Kantona Sarajevo", br. 1/96 i 2/96 - ispravke), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 3. aprila 1997. godine, donijela je



# SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Godina V - Broj 7

Četvrtak, 20. aprila 2000. godine  
SARAJEVO

Akontacija preplate  
za I polugodište 2000:  
KM 60.-

## KANTON SARAJEVO

### Skupština Kantona Sarajevo

U osnovu člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96 i 16/97) i člana 20. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/96), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 20. aprila 2000. godine, donijela je

### ZAKON

#### O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KANTONALNOJ AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU

##### Član 1.

U Zakonu o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/97) u članu 1. iza riječi "Agencija" brišu se riječi: "kao upravna organizacija Vlade Kantona".

##### Član 2.

U članu 2. stav 2. iza riječi "specijalizovana" briše se riječ "upravna", a iza riječi "organizacija" briše se riječ "Vlade", a u zagradi riječi: "Vlada Kantona" zamjenjuju se riječju "Kanton".

##### Član 3.

Član 4. mijenja se i glasi:

"Djelatnost Agencije je obavljanje stručnih i s njima povezanih upravnih i drugih poslova koji se odnose na provođenje propisa iz oblasti privatizacije."

##### Član 4.

U članu 5. u alineji 8. iza riječi "propisima" stavlja se tačka, a riječi: "i po nalogu Vlade" brišu se.

##### Član 5.

Član 6. mijenja se i glasi:

"Agencija u okviru svoje nadležnosti, donosi pojedinačne upravne akte, na osnovu materijalnog propisa, a u skladu s zakonom kojim se reguliše upravni postupak."

U okviru ovlaštenja utvrdenih zakonom i drugim propisima, Agencija u postupku privatizacije zaključuje ugovore i posreduje u zaključivanju ugovora."

##### Član 6.

Član 7. mijenja se i glasi:

"Po žalbama na prvočepena rješenja Agencije, donesena u upravnom postupku, rješavaju ministarstva Kantona, svako u okviru svoje nadležnosti."

##### Član 7.

Član 9. mijenja se i glasi:

"Agencijom upravlja Upravni odbor.

Upravni odbor se sastoji od predsjednika i šest članova koje imenuje Skupština Kantona Sarajevo na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo, na period od dvije godine.

Upravni odbor za svoj rad odgovoran je Vladii Kantona i Skupštini Kantona."

##### Član 8.

U članu 10. stav 1. riječi: "Vlada Kantona" zamjenjuju se riječima: "Upravni odbor".

##### Član 9.

U članu 11. riječ "Vlada" zamjenjuje se riječima: "Upravni odbor", a riječ "Sarajevo" zamjenjuje se riječima: "i Vladi Kantona".

##### Član 10.

Iza člana 11. dodaje se novi član 11a. koji glasi:

"Nadzor nad zakonitošću rada i finansijskog poslovanja Agencije provodi Nadzorni odbor."

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i četiri člana, koje imenuje i razriješava Skupština Kantona, na period od dvije godine.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini Kantona izvještaj o svom radu najmanje jednom godišnje."

##### Član 11.

U članu 14. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Statut Agencije donosi Upravni odbor, uz saglasnost Vlade Kantona."

##### Član 12.

U članu 16. riječi: "Vlada Kantona" zamjenjuju se riječima: "Upravni odbor".

##### Član 13.

Iza člana 17. dodaje se novi član 17a. koji glasi:

##### Član 17a.

Skupština Kantona Sarajevo će na prijedlog Vlade imenovati Upravni odbor a Nadzorni odbor imenovat će Skupština, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Statut i druga akta Agencije uskladiti će se sa odredbama ovog zakona, u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu."

##### Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-102/00  
20. aprila 2000. godine

Sarajevo

Predsjedavajući  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Mirsad Kebo, s. r.



SLUŽBENE NOVINE  
KANTONA SARAJEVO

Broj 19 – Strana 4

Četvrtak, 21. jula 2011.

Član 26.

(Obnavljanje prava na uplatu doprinosa)

- 1) Istaknuti samostalni umjetnik kojem je pravo na uplatu doprinosa mirovalo, za obnavljanje prava na uplatu doprinosa treba podnijeti zahtjev Ministarstvu u roku od 15 dana od dana kada su prestali razlozi za mirovanje.
- 2) Ako istaknuti samostalni umjetnik ne podnese zahtjev u roku iz stava (1) ovog člana, ministar donosi rješenje o prestanku prava na uplatu doprinosa.

/ - MJERE ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Član 27.

(Prestanak statusa istaknutog samostalnog umjetnika)

Istaknutom samostalnom umjetniku prestaje status kojim se priznaje pravo na uplatu doprinosa i druga prava priznata ovim Zakonom, ako nepotpuno ili netačno prikaže svoju materijalnu situaciju iz čl. 14. i 15. stav (1) ovog Zakona.

Član 28.

(Prestanak prava na uplatu doprinosa)

- 1) Rješenje o prestanku prava na uplatu doprinosa u slučajevima iz člana 24. stav (1), čl. 25., 26., 27. i 29. ovog Zakona donosi ministar.
- 2) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana, a u roku od 15 dana od njegovog dostavljanja, dozvoljena je žalba ministru.
- 3) Rješenje ministra je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može voditi upravni spor kod nadležnog suda.

Član 29.

(Revizija priznatih prava istaknutih samostalnih umjetnika)

- (1) Stručna komisija će svake godine po službenoj dužnosti izvršiti reviziju priznatih prava istaknutih samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa iz Budžeta Kantona, a na osnovu relevantne dokumentacije koju je istaknuti samostalni umjetnik dužan priložiti u skladu sa odredbama ovog Zakona.
- (2) Ako istaknuti samostalni umjetnik u ostavljenom roku ne dostavi dokumentaciju iz stava (1) ovog člana prestaje mu status priznat ovim Zakonom.

Član 30.

(Dobrovoljno osiguranje)

Samostalni umjetnik koji po odredbama ovog Zakona ne ostvaruje pravo na uplatu doprinosa iz Budžeta Kantona, ima pravo lično uplaćivati te doprinose.

Član 31.

(Registrar istaknutih samostalnih umjetnika)

- (1) Ministarstvo vodi registrar istaknutih samostalnih umjetnika.
- (2) Sadržaj i način vođenja registra iz stava (1) ovog člana propisuje Vlada, Odlukom iz člana 32. tačka b) ovog Zakona.

VI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32.

(Obaveza donošenja Odluka)

Obavezuje se Vlada, da u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona, doneše:

- a) Odluku o uslovima i postupku priznavanja prava istaknutih samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa iz Budžeta Kantona Sarajevo;
- b) Odluku o sadržaju i vođenju registra istaknutih samostalnih umjetnika;
- c) Odluku o bližim kriterijima za priznavanje statusa istaknutih samostalnih umjetnika.

SLUŽBENE NOVINE  
KANTONA SARAJEVO

Član 33.

(Obaveza ažuriranja Registra)

Ministarstvo će ažurirati Registrar istaknutih samostalnih umjetnika u roku od 60 dana od dana donošenja odluke iz člana 32. tačka b) ovog Zakona.

Član 34.

(Zadržavanje stečenih prava)

- (1) Samostalni umjetnici kojima je do dana stupanja na snagu ovog Zakona priznato pravo na uplatu doprinosa, zadržavaju to pravo do okončanja postupka prve redovne godišnje revizije.
- (2) O daljnjem ostvarivanju toga prava odlučit će se prema odredbama ovog Zakona.
- (3) Nakon navršenih 60 godina života, status istaknutog samostalnog umjetnika ne može biti predmet revizije.

Član 35.

(Ostvarivanje prava nakon okončanja revizije)

Istaknuti samostalni umjetnici iz člana 34. stav (1) ovog Zakona, a koji ispunjavaju uslove po ovom Zakonu, nastavljaju ostvarivali prava iz ovog Zakona od dana izvršene prve godišnje revizije.

Član 36.

(Prestanak primjene prethodnog Zakona)

Danom stupanja na snagu ovog Zakona, na području Kantona Sarajevo prestaje primjena Zakona o samostalnim umjetnicima ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/01).

Član 37.

(Ravnopravnost spolova)

- (1) Gramatička terminologija korišćenja ženskog i muškog roda podrazumijeva uključivanje oba roda.
- (2) Kod imenovanja organa udruženja obvezbijedit će se proporcionalna zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, kao i ravnopravna zastupljenost spolova.

Član 38.

(Stupanje na snagu ovog Zakona)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-22456/11  
21. jula 2011. godine

Predsjedavajuća  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 21. jula 2011. godine, donijela je

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O KANTONALNOJ  
AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU

Član 1.

U Zakonu o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 6/97 i 7/00) u člancu 9. u stavu 2. riječi: "šest članova" zamjenjuju se riječima: "četiri člana".

Član 2.

U člancu 11a. u stavu 2. riječ "četiri" zamjenjuje se riječju "dva".

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-22458/11  
21. jula 2011. godine

Predsjedavajuća  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

2. Ovaj zakon primjenjuje se na svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) uključujući kantone, općine i gradove.

### Član 2.

#### Pojmovi

1. U smislu ovog zakona pojmovi u ovom članu imaju sljedeće značenje:
  - 1.1. "Kriteriji za imenovanje" su stepen obrazovanja, stručno znanje/iskustvo i drugi utvrđeni uvjeti za popunjavanje pozicije u reguliranom organu.
  - 1.2. "Sukob interesa" predstavlja situaciju u kojoj lice predloženo za imenovanje, u skladu s odredbama ovog zakona, ima privatni interes u reguliranom organu u koje se predlaže da bude imenovano, a što može imati uticaja na zakonitost, javnost, objektivnost i nepristrasnost u vršenju njegove funkcije u reguliranom organu.
  - 1.3. "Konačno imenovanje" je konačni čin potvrđivanja imenovanja koje vrši lice ili organ (uključujući ministra u vlasti, vladu, kantonalne, gradске i općinske organe vlasti) u regulirani organ nakon što je ispoštovan postupak izbora utvrđen ovim zakonom.
  - 1.4. "Otvorena konkurenca" je konkurenca za poziciju u reguliranom organu koja je otvorena za sve koji su kvalifikovani i koja se provodi u skladu sa principima iz člana 3. ovog zakona i postupcima utvrđenim ovim zakonom.
  - 1.5. "Regulirani organ ili organi" (zavisno od konteksta) je:
    - (i) organ u kojem vlada, kantonalni, gradski ili općinski organi vlasti imaju pravni interes (uključujući vladine agencije i preduzeća, bez obzira na to da li su u cijelini ili djelimično u vlasništvu vlade, penzijski fondovi i slično);
    - (ii) nije obuhvaćen Zakonom o državnoj službi niti je izričito izuzet navedenim zakonima; i
    - (iii) u kojem vlada ili vladini organi ili Parlament Federacije odnosno kantonalni, gradski ili općinski organi vlasti prema važećim zakonima, pravilima i propisima imaju zakonito pravo da vrše nominaciju odnosno imenovanje u taj organ.
  - 1.6. "Odgovorni javni službenik" je ministar ili drugo lice ili organ u čijoj je nadležnosti regulirani organ i koji, prema odredbama ovog zakona, ima krajnju odgovornost da osigura da postupak izbora na koji se primjenjuje ovaj zakon bude proveden u skladu sa principima iz člana 3. ovog zakona i postupcima utvrđenim ovim zakonom.

### Član 3.

#### Principi Zakona

1. Konačno imenovanje se ne može izvršiti ukoliko nisu ispoštovani principi utvrđeni ovim članom.
2. Osim ako nisu izričito izuzeti odredbama člana 4. ovog zakona svi postupci imenovanja provode se na način kojim se osigurava poštovanje i primjena sljedećih principa:
  - (A) **Zakonitosti:** odgovorni javni službenik osigurava da se sva javna imenovanja vrše na zakonit način i u skladu sa svim važećim pravilima, propisima i zakonima.
  - (B) **Kvalitet:** glavni princip kojim se rukovode sva imenovanja je princip izbora na osnovu kvaliteta putem dobro informiranog izbora lica koja po svojim sposobnostima, iskustvu i kvalitetima odgovaraju potrebi reguliranog organa koji je u pitanju.
  - (C) **Nezavisne provjere:** sva imenovanja vrše se na način koji omogućava da ih provjerava nezavisna treća strana (uključujući organe i organizacije) koja nije učestvovala u procesu imenovanja.
  - (D) **Otvorenosti i transparentnosti:** principi javnosti upravljanja primjenjuju se na proces imenovanja. Funkcioniranje procesa mora biti transparentno i, osim ako informacija nije povjerljiva prema

odredbama člana 15. ovog zakona kada je predviđeno ovim zakonom, pojedinosti o imenovanjima u reguliranim organima moraju se obznaniti.

- (E) Zastupljenost pri zapošljavanju: odgovorni javni službenik nastoji da osigura da se kod imenovanja na javnu poziciju po pravilu odražava sastav naroda grada Bosne i Hercegovine.

### Član 4.

#### Izuzeća u primjeni

1. Imenovanja iz st. od 2. do 4. ovog člana nisu obuhvaćena odredbama ovog zakona.
2. Nominacije/imenovanja na kraći period: ovo su nominacije ili imenovanja na najviše dva mjeseca koja se ne mogu ponoviti i za koja ukupna naknada za cijeli period ne iznosi više od 5.000,00 KM.
3. Sticanje radnog iskustva (uključujući programe i planove): ovo je imenovanje čiji je cilj da kandidat stekne radno iskustvo. Vrši se na najduže šest mjeseci i ne može biti plaćeno, ali se može plaćati naknada putnih i drugih neophodnih troškova. Međutim, ako su troškovi veći od iznosa 500,00 KM mjesечно u periodu pripravnštva primjenjuju se odredbe ovog zakona.
4. U svakom slučaju imenovanja na funkciju savjetnika bilo kojem od zvaničnika iz ovog stava, ta imenovanja se izuzimaju od odredbi ovog zakona: članovi Parlamenta Federacije, predsjednik i potpredsjednici, premijer Vlade Federacije, ministri u Vladi, članovi vlade kantona, članovi skupština kantona, članovi općinskih vijeća, načelnici općina i članovi gradskih vijeća i gradonačelnici.

### Član 5.

#### Kandidati koji se ne kvalifikuju

Bilo koje lice koje je na funkciji u političkoj stranci ne može biti konačno imenovano ("kandidati koji se ne kvalifikuju"). Prilikom odbacivanja prijava takvih kandidata odgovorni javni službenik dužan je da jasno kaže da se prijava odbacuje iz razloga što je prijavljeno lice kandidat koji se ne kvalificuje. Bez obzira na prethodno, kandidat koji se ne kvalificuje, a koji odstupi s položaja na koji je izabran prije nego što se izvrši konačno imenovanje može se uzeti u obzir za razmatranje za konačno imenovanje u skladu s principima i postupcima utvrđenim u ovom zakonu.

### Član 6.

#### Odgovornost

1. Odgovorni javni službenik ima konačnu odgovornost da osigura da se sva imenovanja izvrše u skladu sa odredbama ovog zakona, kao i da osigura da se nijedno konačno imenovanje u regulirane organe ne izvrši ukoliko nisu primijenjene odredbe ovog zakona.
2. Kada proces imenovanja utvrđen ovim zakonom vrši lice u ime odgovornog javnog službenika, odgovorni javni službenik je odgovoran za nadgledanje postupka i (i) odobrava kriterije za imenovanje i (ii) osigurava da se ovi kriteriji ne mijenjaju kada postupak već započe i (iii) osigurava da svim kandidatima koji su mu dostavljeni na potvrdu ispunjavaju kriterije i standarde za imenovanja.
3. Odgovorni javni službenik je dužan da osigura da postupak imenovanja bude adekvatan kako bi se prije konačnog imenovanja kandidata moglo ustanoviti postojanje bilo kakvog sukoba interesa koji bi bio prepreka navedenom imenovanju.
4. Kriteriji za imenovanje na bilo koju poziciju u reguliranom organu moraju biti relevantni i odnositi se na poziciju koja se popunjava, te moraju jasno pokazati da su relevantni za zadovoljavanje potreba reguliranog organa za koji se predlaže imenovanje.

### Član 7.

#### Standardi i kriteriji

1. Svi kandidati za imenovanje u regulirane organe dužni su da ispunjavaju sljedeće opće uvjete: